

Volèm Viure Al País N°192



## Los averans de l'esquiròu

### • Actualitat



JOAN DE LA LUNA

### Joan de la Luna

- **pense** qu'un Occitan qui vote pour le FN est comme un porc qui aiguiserait le couteau du "tuaire"!

- **déduit** que les Tatars de Crimée devaient tous se trouver dans le Boeing disparu puisqu'ils sont introuvables depuis l'annexion par la Russie !

- **constate** à propos du gouvernement que le vieux proverbe latin "errare humanum est, sed perseverare diabolicum" ne dit pas que des conneries!

- **déplore** que beaucoup d'occitan(istes ?) soient rouge et or à l'extérieur mais bleu blanc rouge à l'intérieur!

- **comprend** que l'appellation bobo-ésque de "Sud" pour désigner l'ancien "Midi" n'est pas tant dénuée de fondements que ça, avec ses "petits blancs" déclassés, acculturés et racistes, produits d'une colonisation réussie !

- **a compris** qu'en Occitanie, "on n'est plus chez nous" et "il y a trop d'immigrés" sont des phrases qui ne visent jamais les milliers (millions) d'Européens du nord (de la Loire !) qui s'installent en masse dans "le Sud" et se trouvent de plus en plus aux commandes des villes et villages.

- **déplore** que le fondement de la société occitane qui est la "convivencia" ou art de vivre ensemble dans le respect mutuel soit foulé aux pieds par ceux-là mêmes qui l'ont conçu!

- **est frustré** et furieux d'étouffer dans le carcan monarchique et totalitaire d'une Vè République qui n'en finit pas d'agoniser et qui par son système électoral et sa gestion jacobine a créé la créature du Franken-mitterand et qui lui a échappé : Le FN !

#### • Viva l'occitan !

Cavanna qu'es mòrt, l'occitan es plan vivant, eth ! *Charlie-hebdo* que torna publicar articles de Cavanna dens lo numerò especiau sortit ua setmana après la mòrt deu cronicair. Un article entitolat « *j'aime le français* » qu'atira l'atencion ; tot un programa ; que's pòt comprèner l'« amor » avugle portat a la lenga francesa per un « hilh » de l'imigracion en recerca de reconeishança sociala. Qu'amuisha totun ua coneishença de l'occitan e deu chaple occitan au parat de l'invasion francesa. Mes n'a pas comprés arren ; qu'aplica a Occitània lo modèl francés d'invasion e de colonizacion deu nòrd, qu'auré poscut menar « França » e ua partida deu monde, a parlar occitan e non pas francés. Qu'es l'engana ultima. Viva la mòrt de la pensada unica !

#### • La guèrra de la diversitat

La seria « *star war* » (o guèrra de las estelas), qu'es la luta deu ben (la Republica) contra lo mau (l'Empire) ; qu'es tanben, d'après los que decríptan lo messatge de Jòrdi Lucas, lo realizator, la victòria de la diversitat (deus pòbles, de las culturas,...) contra la pensada unica deu mau. Tot un programa... E, seré pas possible de har comprèner tot aquò aus afogats de la seria cinematografica ? Aquela luta que sembla estranhament au combat menat per l'ensemble deus occitanistas. Ua persona soleta que sufiré ; Luke Skywalker qu'èra solet, qu'eram 30 000 a Tolosa lo còp passat. E quant per la manifestacion de 2015 ?

#### • Euròpa, lo vèto d'Estat contra Escòcia e Catalonha

Que i a mila e ua faïçon de gerir l'eventuaiu independéncia de Catalonha e de l'Escòcia, en 2014 o 2015... Ua faïçon de jutjar qu'ua independéncia e seré l'impossibilitat, entaus navèths Estats, d'entrar dens Euròpa quan, de facto, que i son dejà (los poders politics, economics e la poblacion). Qu'es la posicion presa peu President de la Comission Europèu, José Manuel Barroso, que jutgè aquò malaisit, e mei probablament impossible. E que't compara la situacion dab çò que se passé en Jugoslavia... Mes aquí, se parla d'un espendiment intèrne e democratic d'Euròpa. Lavètz, perqué préner ua tau posicion, per qui tribalha Barroso... Quan la lei empacha un procediment democratic, qu'es de la responsabilitat comuna de la modificar entà perméter a la demanda de la societat civila de s'exprimir. Te, aquò hè pensar a la ratificacion de la Carta europèa per França. Que deu aver amics de pertot lo José Manuel.

**Sintagnon**





• **Editoriau**

## **An comprés quauquarren ?**

Qu'ei la question qui'm pausi a prepaus deus partits politics après las municipalas. Après la rosta qui an patit los partits d'esquèrra, après lo tinglat politic pres peu govèrn, non soi pas briga convençut que lo govèrn a sabut tirar leçons. A dreita tanpauc n'an pas comprés arren. Los qui an ganhat que son los abstencionistas e donc los qui dobtan que la politica sia la solucion aus problèmas. E quan la politica n'ei pas mei la solucion per la màger part deu monde qu'ei la democracia qui ei en perilh.

Los progrès de l'extrèma dreita qu'èran prevists, solide, mes a cada còp qu'ei un nivèu de mei qui ei passat, un pas de mei cap a ua istòria coneguda mes pas enquèra plan compresa per ua classa politica qui non sap préner lo camin d'un vertadèr cambiament.

L'occitanisme dab lo Partit Occitan e *Bastir !* qu'a participat a aqueras eleccions e qu'a dit e tornat d'iser quin lo desinterès per la politica e podèva estar perilhós. Que contunharam d'ac har.

### **Valls : nada remesa en causa**

N'ei pas lo discors de Manuel Valls qui, deu men punt de vista, e cambiarà las causas. Nada remesa en causa deu modèl economic, deu culte de la creishença a la mòda vieilha e tostemp la cançon de l'austeritat, dab la promessa que los sacrificis de uei seràn recompensats doman. A aquò que cau hornir un pauc de nacionalisme, la promessa (ua de mei) d'ua refòrma de las collectivitats e qu'avetz lo navèth prumèr ministre.

Tot aquò non pòrta pas hòrt d'estrambòrd per las eleccions europèas qui arriban. L'abstencion que risca d'estar enquèra mei hòrta que de costuma. Vertat ei, quan tot va mau, qu'ei tostemp la falta de l'Euròpa !

Mes arrés non vòlen explicar que se l'Euròpa fonciona mau qu'ei pr'amor qu'ei en manca de democracia e que pateish los egoïsmes deus Estats. Las decisions presas son la màger part deu temps las deus caps d'Estats.

### **Un Parlament europèu amb mei de poders**

Lo Parlament qui serà elegit au mes de junh que deveré aver mei de poders. Qu'ei la concepcion de l'Euròpa qui defendem : democratica, regionalizada, federala e capabla de pensar solucions a las crisis social, ecologica e economica. Que i a enquèra camin a har.

E se l'Euròpa n'ei pas capabla de foncionar au profieit deus pòbles d'Euròpa d'un punt de vista economic e social, l'actualitat que ns'obliga a nos interrogar sus la soa capacitat a resistir aus perills qui vienon de l'Èst. Vladimir Putin que vien de ressucitar un periòde qui credèvam acabat. Formatat per l'URSS e format peu KGB que jòga lo jòc classic qui consisteish a escóner la soa incapacitat tà reglar los problèmas deu son país. Que da au son pòble cada dia ua racion de nacionalisme guerrèr.

### **Que'ns manca ua Euròpa eficaça**

Que'ns manca ua Euròpa de la diplomacia, que'ns manca ua Euròpa eficaça. Que'ns manca ua classa politica credibla.

Mes n'ei pas aquò qui ns'empacharà de considerar que lo combat politic ei necessari, mei que jamei e que hè besonh un occitanisme politic.

**David Grosclaude**

**« Occitania  
Volèm viure al país »  
e Lo Cebier  
se recampan !!!  
Avètz en man lo segond  
numèro comun  
d'Occitania-VVAP  
e de Lo Cebier.**

**Vòstres abonaments  
renfortiràn los mejans  
d'una informacion  
occitana liura.  
Comptam sus vos !**

**AUX LECTEURS :  
Ce journal est le vôtre !  
Écrivez-nous !  
Abonnez-vous !**

\*\*\*\*\*

**OCCITÀNIA**  
Hugues Jourde 15 rue du  
Gamay  
81600 Gaillac  
**uc.jordil@yahoo.fr**  
**Abonament 6 n° : 24,50 euros**  
**sosten : 32 èuros e mai**  
**fòra UE : 32,60 èuros**

**Bilheta d'abonament  
de tornar a Occitania-VVAP**

Nom, adreiça : .....  
.....  
.....

vos mandì çai-junt un chèc de..... èuros  
(a l'òrdre d'ADEO)  
per m'abonar a  
**Occitania-Volèm Viure Al País**

• **Eleccions**

# **Bastir !**

## **Una associacion d'elegits**

### **BASTIR ! Un movement social que serà tanben una associacion d'elegits**

A la sortida de las eleccions municipalas **BASTIR !** enregistra 55 elegits (23 femnas e 32 òmes), sus un pauc mai de 110 candidats qu'avián causit de se presentar amb l'engatjament de nòstre movement.

D'unes seràn dins las majoritats municipalas (42) \* e d'autres (13) seràn dins l'oposicion. Mas totes seràn portaires del projècte de **BASTIR !**

Es un projècte occitanista que fa una plaça granda a la question de la lenga e de la cultura occitanas mas qu'es portaire d'una vision occitanista del desenvolopament de nòstres territòris. Es un projècte que pòrta l'idèa que las decisions se devon prendre de faïçon de mai en mai descentralizada. Es dins aquestas condicions que poïrem trobar las solucions a las crisis ( economica, ecologica, sociala ) que nos tòcan.

**BASTIR !** s'engatja ara a metre en plaça una associacion d'elegits. Serà compausada dels elegits del movement nòstre gessits de las eleccions de dimenge passat mas tanben dels elegits que nos voldràn acompanhar dins la creacion d'un grop d'elegits que poirà trabalhar amassa sus las questions que nos preocupan.

Lo movement ciutadan qu'a permès aquela preséncia a las eleccions contunharà d'existir e de trabalhar alrèp dels elegits municipals. **BASTIR !** poirà donc caminar sus doas cambas.

Es un movement ciutadan compausat de personas qu'an un engatjament dins un partit, d'autres qu'an un engatjament associatiu o d'autres qu'an pas de responsabilitats particularas mas qu'an vist amb **BASTIR !** la possibilitat de s'implicar dins la vida publica e de se metre al servici d'un projècte ciutadan.

**Lo primièra acamp dels elegits de **BASTIR !** se tindrà lo 17 de mai a Mureth.**

[www.bastir2014.com](http://www.bastir2014.com)

\* Un desenat seràn dins de conselhs comunautaris



#### • **Villes occitanes conquises par le FN**

Béziers, Fréjus, Cogolin, Beaucaire, Luc, Le Pontet, Camaret sur Aigues, et un arrondissement de Marseille.

#### • **Capitales régionales d'Occitanie et leur maire** : Bordeaux A.

Juppé (UMP) ; Pau F. Bayrou (Modem) ; Toulouse J-L. Moudenc (UMP) ; Limoges E-R Lomberti (UMP) ; Montpellier P. Saurel (Div G.) ; Clermont O. Bianchi (PS) ; Marseille J.C. Gaudin (UMP) ; Aix M. Joissains-Massini (UMP).

## **Elegits occitanistas**

### • **Les élus de Bastir !**

#### \* **En Aquitaine :**

- 33 : à Barsac : Dominique Cavallos, Philippe Meynard.

- 47 : à Frespech : Ives Boissières, Jean-Pierre Fauguerolles-Planchamp, Lillie Lapaix-Bétoulières ; à Gavaudun : Père Boissières ; à Villeneuve/Lot : Marie-Jo Marue-jouls.

- 64 : à Billère : Patrick Mauboules, Estela Tournemouli ; à Lescaur : Thérèse Boissezon ; à Salles-Montgiscard : Eric Beillé.

#### \* **En Rhône-Alpes :**

- 26 : à St-Restitut : Isabelle Méjean.

#### \* **En Limousin :**

87 : à Sent-Jan-Ligora : Estela Parot-Urroz.

#### \* **En Languedoc :**

- 11 : à Caves : Bernard Devic ; à Fleury d'Aude : Guy Sié ; à Moussan : Bénédicte Fourcault, Jacqueline Gleizes, Marie-France Montosson, Martine Rouby ; à Narbona : Jean-Marie Orrit ; à Roquefort des Corbières : Jean-Pierre Fournier ; à Trèbes : Didier Carbonel.

#### \* **En Midi-Pyrénées :**

- 12 : Naucelle : Josiana Daunis-Marty.

- 31 : à Cintegabelle : Guy David ; à Labarthe-sur-Lèze : Stéphane Chadourne ; à Marignac : Felip Bonnet ; à Muret : Virginie Corbères ; à Saint-Lys : Patrick Lasseube, Nicolau Reibethveder.

- 32 : à Auch : Nadia Baitche, Henri Chavarot, Bénédicte Mello, Rui Oliveira-Santos ; L'Isle-Jourdain : Mélanie Bourgeois.

- 46 : Albas : Philippe Garrit ; Lavercaillère : Gilles Vilard ; St-Denis Catus : Bernard Rafy ; St-Martin-le-Redon : Marie-Laure Burlaud, Roger Lassaque.

- 65 : à Bulan : Cathy Sombrin ; à Oueilloux : Bernard Dubarry ; à Séméac : Robert Tamburello.

- 81 : à Carmaux : Jean-Pierre Izard ; à Castelnau de Montastruc : Gisèle Berlic ; à Crespinet : Alina Rota ; à Graulhet : Anne-Marie Caparros.

- 82 : à Montauban : Gaël Tabarly

#### \* **en Provence :**

- 06 : à Luceram : Bernart Fruchier.

- 84 : à Menerbe : Jean-Claude Puech ; à Orange : Anne-Marie Hautant.

• Sont également élus les adhérents suivants du **Parti Occitan** :

- 06 : Silviana Franzetti

11 : Trausse : Jean-François Saisset (maire)

- 13 : Aix de Provence : Hervé Guerrera.



## • Eleccions

# Municipales : lourdes conséquences

### • L'échec du Parti Socialiste

Le verdict des urnes a été sans pitié pour le Parti Socialiste. Plus de 100 villes importantes ont été reprises par la droite, grande victoire de ce mois de mars 2014. Cette vague bleue a même submergé Limoges, bastion historique de la gauche.

Pourtant les équipes municipales de gauche ont en général présenté des bilans plutôt satisfaisants, elles ont proposé des projets qui tenaient la route. Mais rien n'y a fait, le vent soufflait fort en sens contraire : ce vote a une dimension nationale, il s'agit d'une véritable claque donnée au gouvernement et à François Hollande.

Ce dernier, plombé d'entrée de quinquennat par l'affaire Cahuzac, s'enfonce depuis inexorablement dans les sondages. La baisse du chômage dont il avait fait son objectif prioritaire se fait attendre. Ni fin 2013 comme il l'avait promis, ni en janvier, ni en février... Les élus locaux du PS paient cash l'échec de la politique du gouvernement, alors qu'ils n'en sont pas vraiment responsables !

### • La percée lepéniste

Un autre vainqueur de ce scrutin est le Front National. Le parti lepéniste progresse partout en France. Dans les bassins ouvriers les plus touchés par le chômage, l'extrême droite réalise une nouvelle percée qui la propulse en pôle position. Nous en parlions dans le précédent n° d'*Occitania* : les ouvriers et employés, victimes de la mondialisation industrielle, peu formés, relégués en périphérie des villes, expriment un rejet du « système ».

On voit ainsi d'anciennes villes communistes, comme Béziers, basculer dans les bras de Marine Le Pen, la fille à son papa. La vague bleue vire au bleu marine. Les thèmes d'extrême droite : rejet de

l'Europe, corruption des élites, critique des libertés individuelles et des politiques sociales se répandent et se banalisent dans la société française. Des réseaux FN sont en train de s'enraciner sur le territoire. Les identités régionales qui peuvent être un rempart contre cette dérive jouent de moins en moins ce rôle. C'est particulièrement vrai dans l'est de l'Occitanie (Provence, Languedoc-bas, Tarn) où le sentiment d'appartenance occitan n'est pas suffisamment fort pour contrer le vote FN. Conséquence sur les dix villes gagnées par le FN, sept sont en Occitanie (cf. encadré p. 4).

### • Un échiquier bouleversé

Cette évolution bouleverse l'échiquier politique français. Au fur et à mesure que le Front National devient un poids lourd, l'UMP subit son attraction de plus en plus forte. Ses dirigeants, aussi bien Sarkozy hier que Copé aujourd'hui, reprennent les thèmes d'extrême droite et contribuent ainsi à leur avancée. Cette dérive droitière libère cependant de l'espace au centre droit. L'UDI pourrait rapidement tirer son épingle du jeu et accueillir en son sein tous ceux qui à droite refusent le populisme et la démagogie. Encore faudra-t-il trouver un leader capable de remplacer Jean Louis Borloo...

Ces dernières évolutions étaient prévisibles. Depuis des mois, François Hollande préparait une riposte que le landernau médiatique attendait : un remaniement ministériel, voire un changement de premier ministre. Cela n'a pas traîné : le 31 mars lors d'une allocution télévisée, le président de la République intronisait Manuel Valls premier ministre en remplacement de Jean Marc Ayrault. Mais ce discours et cette nomination correspondront-ils à un changement de politique ? Et si oui

lequel ? Le président a donné une partie de la réponse : à côté du « *pacte de responsabilité* », il est maintenant nécessaire de mettre en place un « *pacte de solidarité* » qui se traduirait par une baisse des cotisations des salariés, et même une baisse des impôts !

Hollande ne renie en rien tout ce qui a été fait depuis deux ans. Il souhaite passer la vitesse supérieure en remplaçant le diesel nantais, par le turbo barcelonais ! Pourtant les ministres de Valls sont quasiment les mêmes que ceux du gouvernement précédent. Il est certes plus concentré avec moins de ministres. Cela suffira-t-il pour aller plus vite ? Cela annonce-t-il un quelconque changement ? Où Hollande compte-t-il trouver l'argent qu'il promet ? Comment faire croire que l'on peut économiser 50 milliards ? Que deviendra la transition énergétique ? Et la réforme de l'État et du mille-feuille administratif ?

### • Et le Partit Occitan ?

Toutes ces questions restent sans réponse et c'est grave. Dans ce contexte près de 100 parlementaires socialistes viennent d'écrire une lettre au premier ministre qui sonne comme un ultimatum : ils réclament un virage à gauche ! La défaite des municipales les inquiète car elle pourrait être suivie l'année prochaine d'une déculottée dans les départements et les régions.

Les occitanistes du Partit Occitan devront se positionner et décider avec qui faire alliance. Pour maintenir des conseillers régionaux en Aquitaine, Auvergne, Midi Pyrénées et Provence, il faudra naviguer entre Europe Écologie et les socialistes. Ces élections s'annoncent à haut risque vu l'impopularité persistante du président de la République qui affaiblit la gauche modérée.

**Uc Jourde**

• *Eleccions*

**François Alfonsi :**

## ***Cinq ans, c'est très court !***



François Alfonsi menarà la lista Regions e Pòbles solidaris dins lo Sud-Èst per las eleccions europèas. Anna-Maria hautant es en segonda posicion sus la tièra.

**Occitània :** *Votre mandat d'eurodéputé touche à sa fin. Après cinq années passées à Bruxelles, quel bilan tirez-vous ?*

**François Alfonsi :** Cinq ans c'est très court ! Il a d'abord fallu presque un an pour se familiariser avec l'institution, mettre en place l'équipe de collaborateurs et comprendre tous les rouages de l'Europe. S'il est clair que le pouvoir des États reste majeur à travers le Conseil ou la Commission, celui du Parlement a été considérablement renforcé grâce au traité de Lisbonne. L'Europe fonctionne sur la base d'un trilogue. Et les députés européens ont désormais une responsabilité importante dans la définition des politiques communautaires. On l'a vu au moment des discussions sur l'élaboration du cadre budgétaire pluriannuel. Le Parlement avait le pouvoir de s'opposer au budget d'austérité que les États voulaient imposer...

**Occitània :** *Mais au final, la majorité des euro-députés a voté la proposition de la Commission*

**François Alfonsi :** C'est vrai et c'est une erreur. Comment renforcer la cohésion européenne et lutter contre la crise avec un budget qui baisse ? Notre groupe qui se compose d'écologistes et de régionalistes a voté contre. Ce sont les eurodéputés du Parti Populaire Européen (UMP en France) et du Parti Socialiste qui ont fait pencher le vote. Pourtant, le président

UMP de la Commission Budget du Parlement, Alain Lamassoure, avait juré de ne jamais voter un budget en régression. En désapprouvant le budget de la période 2014-2020 qui est pour la première fois de l'histoire de la construction européenne en recul, l'Europe aurait été obligée de conserver celui de la période précédente. On aurait donc évité ce coup de rabot historique. Il faudra faire plus et mieux avec moins de moyens

**Occitània :** *On constate qu'en période de crise les élus de droite comme de gauche font des économies en coupant les budgets de la culture. Quid du soutien de l'Europe aux langues régionales ?*

**François Alfonsi :** La période 2014-2020 sera meilleure que celle qui s'achève. Quand je suis arrivé à Bruxelles, j'ai découvert que tous les crédits octroyés spécifiquement à la défense des langues régionales avaient été supprimés. Le Bureau Européen pour les Langues Moins Répandues a vu ses subventions de l'Europe s'évanouir. Il faut savoir que la Culture n'est pas une compétence obligatoire de l'Europe. Pour les euro-sceptiques, tout ce qui n'est pas obligatoire doit donc disparaître. Revendiquer une Directive pour la défense des langues régionales est un leurre. L'Europe n'a pas le pouvoir d'imposer aux États la mise en place de politiques de défense et de promotion des langues régionales.

**Occitània :** *Quelle est donc la portée du rapport que vous avez fait adopter le 11 septembre à Strasbourg ?*

**François Alfonsi :** Elle est à la fois politique et budgétaire. Elle est politique car elle invite les États de l'Union Européenne à se mettre à niveau en matière de politique linguistique c'est-à-dire à ratifier la Charte Européenne des Langues Régionales et Minoritaires. En janvier dernier, lors du débat sur la ratification de charte, le Député Urvoas président de la Commission des Lois a cité le rapport du Parlement Européen en référence. Mais la portée est aussi budgétaire. En approuvant à plus de 90% le rapport, le Parlement Européen engage l'UE à œuvrer concrètement à la préservation de la diversité linguistique et à venir en aide aux langues menacées. Avant ce rapport, il existait une véritable discrimination linguistique au sein de l'UE. Seules celles qui disposaient d'un statut constitutionnel pouvaient obtenir des dotations de l'Europe. Un éditeur de Barcelone d'expression catalane recevait des sous pour traduire Shakespeare alors qu'un éditeur catalan de Perpignan, parce que le



catalan ne jouit d'aucun statut en France ne pouvait prétendre à rien !

### **Occitània : Et maintenant ?**

**François Alfonsi** : La Commission Européenne m'a écrit fin janvier pour m'informer qu'elle avait retranscrit les vœux du rapport dans les politiques européennes en particulier à travers Erasmus + qui finance les projets d'éducation et de formation. La discrimination entre langues régionales est abolie. Il faut désormais que les Régions s'emparent de la question et inscrivent l'apprentissage de l'occitan dans leurs programmes.

### **Occitània : L'Europe actuelle est essentiellement la somme des intérêts particuliers des États. Avez-vous réussi à faire avancer l'Europe des Régions et des Peuples Solidaires ?**

**François Alfonsi** : Avec 325 milliards d'euros sur sept ans pour la période 2014-2020 (contre 354 milliards pour la période précédente), l'aide au développement régional est le premier poste de dépenses de l'UE. Elle se compose de deux catégories : les régions les plus pauvres, celles qui ont un PIB inférieur à 75% de la moyenne européenne et les régions les plus riches, celles qui ont un PIB supérieur à 75% de la moyenne européenne. Or, parmi les régions les plus riches, l'écart de PIB est énorme. Entre le Languedoc-Roussillon (PIB de 84% de la moyenne européenne) et l'Île de France (180%) le calcul de l'aide par l'Europe est le même. C'est une vraie injustice ! C'est pourquoi j'ai plaidé dès les premiers mois de mon mandat pour la création de régions intermédiaires pour celles qui ont un PIB compris entre 75% et 90% de la moyenne européenne. Là aussi, j'ai été entendu. La Commission Européenne a décidé de créer des régions de transition. En France, 10 régions sont concernées. Trois sont occitanes : le Limousin, l'Auvergne et le Languedoc-Roussillon. Pour la période 2014-2020, leurs dotations vont augmenter. Grâce à ce nouvel outil, l'Europe va contribuer à harmoniser et niveler par le haut la situation économique des régions européennes.

**www.rps-francoisalfonsi2014.eu**  
**facebook : Rps-francoisalfonsi.eu**  
**twitter : @RPS\_Sud-Est2014**

### **Liste Régions & Peuples Solidaires - Sud-Est**

- 1 - François Alfonsi**, parlementaire européen sortant
- 2 - Anne Marie-Hautant** (Parti Occitan), conseillère municipale à Orange, vice-présidente du Conseil régional de Provence
- 3 - Laurent Blondaz**, secrétaire du Mouvement Région Savoie
- 4 - Fabiennn Giovannini**, conseillère territoriale Assemblée Corse
- 5 - Belkacem Lounès**, conseiller régional en Rhône-Alpes
- .../...

*Sans citoyens, sans peuples, il n'y a ni Europe ni démocratie. Le fait régional ou national non reconnu progresse car il répond à la double demande démocratique à laquelle l'État ne peut répondre : construire quelque chose de plus grand (l'Europe) tout en vivant dans quelque chose de plus petit (nos régions).*


*Si, au soir du 25 mai, les 500 millions d'Européens diront probablement leur attachement à continuer de vivre ensemble et à continuer de construire l'Europe, ils diront aussi très probablement qu'ils veulent « vivre, décider et travailler au pays. »*

**Roccu Garoby**

président de l'Alliance Libre Européenne-Jeunes

### **Dans la circonscription Sud-Ouest**

Dans la circonscription Sud-Ouest, le Parti Occitan vous appelle à soutenir et à **voter pour la liste conduite par José Bové** (Europe-Écologie-Les Verts) sur laquelle il est représenté par la candidature de Régine Barthélémy ([lire en p. 27](#))



• De legir abans d'anar votar, lo libre del Josepon Bové : **Hold-up à Bruxelles** (ed. *La Découverte*) : una passejada pels corredors de las institucions europeas per denonciar las complicitats entre l'administracion e los grops de pression (coma dins l'agrò-alimentari) qu'an per tòca d'influir suls vòtes dels parlamentaris. Un biais de nos plaçar davant nòstras responsabilitats de ciutadans e nòstre dever de contraròtle.

### **Soutenez la liste Régions et Peuples Solidaires dans la circonscription Sud-Est : faites un don !**

Vous pouvez soutenir la campagne de Régions et Peuples Solidaires pour défendre les territoires et leur identité, pour cela, établissez un chèque à l'ordre de « association de financement Régions et Peuples solidaires » et envoyez-le à l'adresse postale suivante :

François Alfonsi,  
 6 rue capitaine Livrelli, 20 000 Ajaccio.

Conformément à la législation relative aux dons versés au profit d'une liste de candidats, vous recevrez un avoir fiscal qui vous permettra de déduire 66% de votre de votre prochain prélèvement de l'impôt sur le revenu (IR).



**Acabat o quasi ! Après annadas d'ua utilizacion primària deu gas, que pensan enfin a valorizar los darrèrs milions de mètres cubics qui sobran. Se lo Bearn a tirat profieit deu gas, las retombadas que son estadas plan magras comparadas dab los beneficis tirats pendent 63 ans.**

Qu'èra un simbèu, ua realizacion industriau qui, cinquanta ans a, e calèva vesitar e har visitar aus estrangèrs qui vienèvan en França. Lo gas de Lac, descobèrt au començar de las annadas 50, qu'estó prumèr un problèma industriau deus màgers. Aqueth gas, hòrts sulfurós, que demandè estudis deus longs abans de se'n poder servir. Que s'i escadon e que comencè un periòde de desvolopament en Bearn. Desvolopament a la mòda de l'epòca a saber que lo Bearn que tirava profieit de las brigalhas d'ua riquesa immensa. Mes las brigalhas d'aquera mana enòrma qu'èran dejà inesperadas per quauques uns.

Que comencèn alavetz de s'implantar d'autas industrias (aluminium dab Pechyney, ua centrala termica...) e que i avó un site industriau en Bearn. Solide las prumèras annadas qu'eston euforicas e n'èran pas nombrós los qui pensavan a la fin deu gas. Las nòrmas de proteccion qu'èran las de l'epòca e la polucion peu H2S qu'èra un problèma reglat a còps d'indemnitats quan los paisans constatavan que los prats e quauques culturas èran cremats peu gas sus quilomètres carrats a l'entorn. Tot que's crompava e lo Bearn qu'alimentava en gas tot l'exagone mes localament, lo

gas que'u respirèn dens l'aire longtemps abans de l'aver a la cosina.

### Darrèrs resèrvas

A l'òra de glòria, que sortivan 13 milions de mètres cubics de gas per dia, mes lo 14 d'octobre passat que s'arrestè la produccion. Que guardan las darrèras resèrvas entà alimentar usinas quimicas qui hèn, enter autas causas quimica deu sofre, tioquimia. Teoricament que i a de que tribalhar per trenta ans en valorizar ua riquesa qui seré devuda estar valorizada atau desempuïsh annadas. Mes los responsables politics bearnés non son pas tostemps estats hòrt determinats fàcia aus diferents proprietaris deu site, SNPA, Elf e adara Total. Los mèstes de la grana enterpresa qu'avèvan arguments e que sabon har carar las paucas reivindicacions qui podon espelir. Qu'èram dens un país shens tradicion obrèra, dab hòrt d'emplegats qui tribalhavan un tròc de tèrra en tot anar a l'usina. Lac qu'èra tanben aquò : los obrèrs-paisans. Los salaris èran deus bons e la patz social n'èra pas de mau crompar.

## • Economia

# Lo gas de Lac : qu'ei acabat !

La reconversion actua, qui permet de guardar emplecs industriaus que's hè tardivament. Totun que i a monde per glorificar ua « reconversion exemplara » d'un site industriau. Segur n'ei pas la catastrofa que conegon d'autes parçans industriaus. Que hè ua pausa tanben que i a monde per denonciar lo pilhatge e la manca de capacitat a prevéder la fin deu gas. Segur que i avèva mei de resèrvas que çò de dit au començament e qu'ajudè a ganhar quasi quinze ans. Qu'ei sustot l'evolucion de las tecnicas de pompatge qui an hèit possibla ua expleitacion maximau. Question reconversion, dab tot los beneficis tirats deu sòu, qu'averèn podut har mièlher.

L'installacion que hè 63 ans d'ua industria deu gas qu'a hèit arribar, sus sites hòrt polluits adara, d'activitats quimicas e que i a, au dia de uei, a Lac, 17 installacions classificadas Seveso.

Que seré segon uns politics locaux, la « cultura deu risc industriau » deus bearnés qui seré a l'origina de l'arribada d'aqueths industriaus ! Estranha cultura qui en realitat ei ua cèrta inconsciència deu risc e ua manca evidenta d'informacion e de concertacion.

**David Grosclaude**

• Las fotografias (DG) :

- çai-sus : Lac en 2010
- çai-contre : mobilizacion contra l'injeccion de CO2 per Total dins los costalats de Juranson
- p. 9 : vista de Lac





## On bouche les puits, mais pas tous !

Lacq, c'est un village qui a vu se construire dans les années cinquante une ville, Mourenx, rien que pour loger les employés de la Société Nationale des Pétroles d'Aquitaine (SNPA). Une vitrine cette ville nouvelle, bâtie rapidement. C'était la quintessence du progrès et de la modernité.

Le gisement devait être épuisé en 1990 mais on avait développé des techniques pour aller chercher plus de gaz et en laisser moins dans le sous-sol. On a donc prolongé jusqu'en 2013 l'exploitation et Mourenx est devenue une ville presque comme les autres.

Officiellement, il y avait, au moment du pic, 10 000 emplois industriels. Il en resterait 7700 aujourd'hui alors que Total n'emploiera bientôt plus que 50 personnes et seulement pour boucher les puits, jusqu'en 2018.

C'est vrai que Lacq a attiré de la chimie, mais pas la plus fine et la plus propre. C'est vrai aussi que si Total a mis un peu d'argent elle a su faire payer les collectivités pour la reconversion. Arkema, Abengoa, Toray en profitent.

Pour utiliser le gaz restant (300 000 mètres cubes par jour) on a créé « LCC30 » pour Lacq Cluster Chimie 2030. Cinq puits vont continuer à fonctionner. Un peu plus de 150 millions d'euros ont été investis par Total qui n'a pas tout payé ; les collectivités ont aussi un peu mis la main à la poche.

Total, dont les bénéficiaires étaient gigantesques (10 à 12 milliards d'euros dans les dernières années) n'a pas fait l'effort du siècle mais elle a su aussi faire du marketing. Par exemple en vendant comme une réalisation écologique majeure, la réinjection de CO<sub>2</sub> (50 000 tonnes, donc une babiole) dans un ancien puits sous les vignes de Jurançon. Sans parler de l'implantation sur l'ancien site gazier du japonais Toray qui va faire du PAN

(à Lacq, Toray fabriquera la matière première de la fibre de carbone, le polyacrylonitrile) pour l'aéronautique. Ce seront environ 85 emplois.

Quant à Arkéma c'est de la thiochimie, et aussi des nano-particules dont on ne sait pas si elles seront la révolution que certains espèrent ou un futur problème de pollution à la mesure de l'amiante. En tous cas, en ce domaine, les débouchés industriels semblent compromis.

Abengoa enfin, s'est lancé dans les agrocarburants à base de céréales. C'était annoncé comme de la pure activité écologique... on sait ce qu'il en est quand on transforme en carburant ce qui peut servir à nourrir les hommes.


De toute façon, à ce jour, c'est l'euphorie et le premier ministre devait venir en cette fin novembre 2013 pour visiter une reconversion industrielle exemplaire. Ceux qui disent que tout ne va pas pour le mieux et qu'il existe des problèmes ne sont pas les bienvenus.

### Total exonéré d'impôts

Le député socialiste local a eu l'idée étrange de demander l'exonération pour Total de la Taxe Générale sur les Activités Polluantes (TGAP). Le fait de renvoyer dans le sous-sol (dans les puits inactifs) des résidus chimiques ne serait pas une activité polluante.

Le député local, soucieux certainement de garder de bonnes relations avec l'industriel expliqua à l'Assemblée Nationale que ce n'était que de l'injection « d'eau salée ». Pourquoi avoir besoin d'envoyer de l'eau salée à 3000 ou 4000 mètres de profondeur ? mais l'argumentaire du député a dû plaire à la majorité de droite de l'époque, qui a voté l'exonération : 4 millions d'euros.

Quant à Arkéma, en 2011, elle a rejeté 113 tonnes de tétrachlorure de carbone, qui lui sert de solvant.



Ce produit hautement toxique est un « tueur » de la couche d'ozone des plus redoutables. La totalité des rejets autorisés dans l'U.E était de 17 tonnes pour la même année. L'information n'est sortie qu'en juin 2013, grâce au travail d'une association qui a fouillé pour trouver des informations qui allaient rester secrètes. Pour ne pas affoler la population, sans doute, qui de toute façon ne peut pas comprendre... c'est connu.

Il faudrait rajouter le déraillement récent de deux wagons de chlore de 50 tonnes chacun sur une voie industrielle privée. Personne n'ose imaginer ce qui se serait passé s'il y avait eu des fuites. Peu d'émotion et pas d'information pour le public. C'est la fameuse « culture du risque ».

Mais s'il n'est pas question de dire que l'industrie chimique doit disparaître (de toute façon, elle irait ailleurs et là où les exigences environnementales sont encore plus sommaires), il est nécessaire de mettre en place dans l'après-Lacq une véritable organisation transparente, une information claire sur les risques. Mais, en temps de crise, que ne sacrifierait-on pas au nom de l'emploi ? Comme si c'était les emplois ou la sécurité, les emplois ou la transparence ! Certes le gaz en Béarn a créé une acceptabilité hors-norme du risque industriel. Mais est-ce l'héritage le plus positif ? On pourrait ouvrir une nouvelle ère, après celle ouverte le 19 décembre 1951 par le jaillissement du gaz dans la vallée du Gave de Pau ?

**David Grosclaude**



• **Actualitat**

# Affaires oligarchiques et alternatives démocratiques

Au moment de la mise en place du plan d'austérité, la révélation par Mediapart des frasques d'Aquilino Morelle, conseiller de F. Hollande et proche de M. Valls, font désordre. L'écart se creuse d'une manière générale entre des populations paupérisées et certaines élites qui, au sommet de l'État, perdent le sens de l'intérêt général.

Si le syndrome Cahuzac est typique d'une gauche caviar, qui cumule à l'échelle individuelle conflits d'intérêt, fraudes fiscales et train de vie déplacé, les cas enregistrés à l'UMP revêtent un caractère de gravité accru, impactant de manière significative les affaires publiques. Dossiers Bettencourt, Karachi et Lybie, affaire du Crédit lyonnais, affaire Copé : cette actualité politico-financière s'est imposée récemment à la une des medias et à l'agenda des tribunaux.

Le parasitisme de l'oligarchie, organisée autour du parti-État UMP, a été mis à jour sous des modalités diverses : financement des campagnes présidentielles de 2002 et de 2007, fraude et évasion fiscales, atteintes au secret de l'instruction grâce à la complicité de hauts fonctionnaires de la police et de la justice, enregistrements clandestins de l'ancien président Sarkozy ... Les juges sont à la manœuvre pour endiguer les abus de ces détenteurs de pouvoirs électifs et de leur entourage clanique. Depuis l'élection interne de 2012, la crise d'encadrement de l'UMP est symptomatique d'un tournant de la 5e République. Elle est à la mesure du degré de corruption atteint par l'exercice bonapartiste, celui de privilèges résultant de la collusion des pouvoirs et de la gestion des réseaux françafricains. Autant de métastases d'un cancer qui risque de se généraliser et dont les peuples, français et du Sud, font les frais.

## La culture de l'impunité

Pourquoi cette actualité a-t-elle été gommée dans la campagne électorale, certains barons délinquants ayant même été réélus dans des proportions indécentes et l'UMP remise en selle quasi triomphalement ? La faute à une culture de

l'impunité en régime de monarchisme républicain : de même que les procès ELF et l'Angolagate ont été voués à l'échec, de même ces délits ne sont pas pour l'instant sanctionnés, à la différence des cas isolés notés au PS, épinglés par la vox populi et ce parti. Polémiques et tergiversations ont été alimentées de manière à enrayer le cours de la justice. À en juger aux résultats des municipales, le FN a récupéré cette manne médiatico-judiciaire; l'abstentionnisme record est un autre effet collatéral, signe d'une crise du système politique tout autant que de la sinistrose économique. Inculpé pour diffamation, le Syndicat de la Magistrature est lui-même dans la tourmente.

La gauche critique, assez silencieuse sur ce dossier, a intérêt à mobiliser ses forces ; de son investissement notamment, dépendent la clarification des enjeux et l'issue de ces bras de fer. Il reste à maintenir un acquis fragile, l'éviction du parti de la bourgeoisie nationale des leviers principaux du pouvoir. C'est un fait significatif à l'échelle d'une Union européenne en reflux politique, que ce soit en Espagne, au Portugal, en Grande Bretagne... Au delà de la lutte pour la justice sociale (le refus du "deux poids deux mesures" sur les plans fiscal et judiciaire), la démocratisation des institutions républicaines, le contrôle populaire de leur gestion constituent un impératif stratégique. Cette démarche amène à repenser les catégories de représentation et la question de l'État-nation, et ceci en particulier dans le contexte de l'Union européenne.

En réponse à une délinquance d'élite qui s'accroît du fait de la financiarisation et de la concentration accrue car mondialisée des pouvoirs politiques et économiques, en réponse également à un populisme réactionnel et régressif sur le terrain, il s'agit de pérenniser et de transmettre une culture politique, fondée sur le respect des mandats et des services publics, de l'indépendance de la justice et de l'application de ses lois et décisions.

Il y va aussi de la réhabilitation des relations de la France avec ses anciennes colonies, qui fasse le deuil d'une tradition

impériale sans équivalent en Europe. Dans cette perspective, devraient être revisités les prérogatives de la haute administration dont celle de l'armée récemment mise en cause.

Dans une lettre ouverte, de jeunes officiers du mouvement Marc Bloch demandent l'ouverture d'une commission d'enquête parlementaire, ciblant « *le lobby "du complexe militaro-industriel", qu'ils accusent d'être responsable de certaines des orientations budgétaires qu'ils dénoncent, et auquel le Parlement doit "imposer des choix stratégiques". Ainsi que la "gabegie du pyramidage des officiers"...* »[1] Cette démarche fait sens dans une période de précarité subie par le plus grand nombre.

## Les cultures sources de régénération démocratique et morale

En amont, les éléments de résolution apportés par le fédéralisme doivent être pris en compte. Il est bien vrai que le centralisme est source de corruption, et qu'une gestion plus proche des citoyens et davantage contrôlée peut a contrario protéger les territoires des abus des lobbies parisiens. À ce propos, les réformes envisagées par les pouvoirs publics — réduction du nombre de régions, suppression des départements, métropolisation — restent ambivalentes : la réalisation d'économies, qui est l'objectif affiché, risque de se faire au détriment des zones rurales et périphériques.

À rebours de l'économisme ambiant, — autre cause de la corruption d'élites gestionnaires —, la reconnaissance des cultures constitutives du pays est une condition *sine qua non* de la régénération démocratique. Il faut rappeler sans relâche que les valeurs républicaines en sont les héritières et que pour leur pleine activation, ces forces vives — et notamment la culture occitane —, doivent être défendues et promues. C'est sur des bases assainies de cet ordre que peut être négocié un contrat remobilisateur et plus favorable à la majorité des citoyens.

**Martine Boudet**

[1] Salomé Legrand (France-info, 6/03/2014): *De jeunes officiers dénoncent une gabegie au sein de l'armée*



















## • Territòri

# Entre doas mars... ... e tres montanhas

### • Lemosin

#### Citoyenne dans le vent

La première éolienne citoyenne du Limousin et d'Occitanie fonctionne depuis le 21 février 2014 à Rilhac-Lastours (87).

Lancé en 2003, par une CUMA de cinq agriculteurs qui voulaient « produire leur énergie » mais aussi contribuer au développement de leur territoire et créer un revenu supplémentaire pour ceux qui investiraient, le projet a connu de nombreuses péripéties.

Aujourd'hui, « La citoyenne », culmine à 78 m et fournira 2 Mégawatts, soit la consommation électrique de 80 % des 5.000 foyers du canton de Nexon hors chauffage. La rentabilité est évaluée entre 8 et 10 % sur 20 ans. Cette éolienne populaire n'a pas rencontré d'opposition, les agriculteurs informant les riverains de leurs travaux.

En savoir plus sur la « Ferme Éolienne des Monts de Rilhac-Lastours » : <http://eol87.fr>

#### Eymoutiers (87) :

#### Un pôle « viande locale »

Une quarantaine d'éleveurs de l'association « Abattre et Valoriser la Viande en Limousin » veulent reprendre l'ancien abattoir d'Eymoutiers sous la forme d'un pôle « viande locale » pour « tout faire sur un même site, pour couvrir de A à Z toutes les étapes de valorisation de l'animal qu'ils ont eux-mêmes élevé ». « Et comme l'éleveur est aussi l'investisseur du Pôle, il est chez lui. Il peut entrer, observer, participer à la mise en colis ou même accéder aux espaces de transformation froide et chaude seul ou avec des amis... ».

Le pôle comprendrait un centre d'interprétation (valorisant la culture limousine et l'identité locale), un bar à viande pour la vente directe par circuits courts. Dix emplois seraient créés. Un schéma juridique innovant permet une co-

utilisation du site par des entités publiques, comme les cantines scolaires, tout en laissant la maîtrise de l'investissement aux promoteurs du projet.

Cette plate-forme de services dédiés aux circuits courts et locaux regroupe des paysans de la Montagne Limousine (plateaux de Millevaches et de La Coutine et Monédières), zone à cheval sur la Creuse, la Corrèze, et la Haute-Vienne.

<http://www.a2vl.new.fr/>

### • Miègjorn-Pirenèus

#### Vinovalie

Es una marca de vin que se faguèt conèisser ambe de còps de mercat coma lo « rosat picina » per exemple. Dempuèi 2007, Vinovalie recampava quatre cooperativas viticòlas del nòrd de la region, — a saber : Tecon, Rabsastens, Fronton e Còsta d'Òlt. Fa qualques setmanas, los conselhs d'administracion d'aquestas cavas cooperativas votèron una fusion absorpcion. Vinovalie ven una societat agricòla potenta capabla d'exportar.

#### Occitane Cyclisme formation

Es lo nom d'un club novèl de bicicleta nascut en 2010 del recampament d'Albi, Castelsararsin e Sant Juèri. Dempuèi, Masamet, Milhau e Rodés son venguts renforcer la còla que ten ara mai de 700 correires licenciats. L'objectiu del club es de venir lo primièr de la region a evoluar al nivèl Continental, es a dire ambe de professionals. Ambe per devise : « L'Occitane est pleine de vie et surtout pleine d'envie », nos triga de véser los correires ambe lor polit camiset sus las rotas del Torn de França !

### • Lengadòc

**Pèrda d'identitat** : La comuna de Laguìòla brama fòrt per çò que un industrial qu'a depausat lo nom-marca *Laguiole* a ganhat un procès contra ela per gardar lo dreit d'utilizar la denominacion. La proposicion dels occitanistas es simpla : utilisatz lo nom occitan « **La Guiòla** » !

### Macarèl a Tolosa

La societat militanta Macarèl deu dubrir ala fin d'abrial un novèl local comercial dins la capitala mondina. A qualques passes del Capitòli, al 13, carrièra del Taure, la botiga es fòrça ben plaçada. Rendra servici als Tolosans coma a la clientèla toristica que se'n tornarà ambe un sovenir occitan a l'ostal.

### Dominique Baudis

Dominique Baudis moriguèt lo 10 d'abrial passat a París. Òme de jornalisme e de television a la debuta, se virèt puèi cap a la politica e foguèt conse de Tolosa, president de la Region Miègjorn-Pirenèus, deputat europèu per la circonscription sud-oèst. S'interessèt pas gaire a Occitania, levat dins dos libres istorics consacrats als comtes raimondins. Saludam sa memòria, son engatjament desinteressat e jos de formas renoveladas, al servici de la collectivitats.

### D'Artanhan

A Aush, d'Artanhan se regaudís de véser l'escalièr monumental de la vila enfins renovat. La ciutat gascona, grand site istoric de la region, n'es encara mai polida.

### Musèu Soulage

A Rodés, lo musèu Soulage consacrat al pintre conegut dins lo monde entièr dubrirà sas pòrtas al mes de mai. Ambe una arquitectura originala, cubica e metallica, e per la qualitat de la colleccion Soulage, deuriá far venir plan de monde !

## ***Sortons vite du nucléaire !***

**Le 11 mars 2011, un tremblement de terre provoquait un gigantesque tsunami puis la plus grande catastrophe nucléaire depuis Tchernobyl. Dans « Pièces à conviction » du 26/02/14, FR3 diffusait un reportage sur le Japon aujourd'hui. La France nucléaire a-t-elle évolué en conséquence?**

### **La mer**

À Fukushima, le désastre se perpétue. Les cœurs en fusion et les combustibles usés sont refroidis en permanence. L'eau récupérée s'amoncelle dans des centaines de conteneurs fabriqués à la hâte. Des fuites non contrôlées permettent à 300 tonnes d'eau très radioactive de se déverser tous les jours dans le Pacifique.

La pêche est interdite jusqu'à 40 km des côtes et un filet en acier a été tendu dans la mer pour emprisonner les poissons contaminés. Mais l'eau suit les courants et malgré les analyses rassurantes de l'Institut japonais de recherche météorologique, les particules radioactives gagnent peu à peu tout l'Océan Pacifique.

Dans un supermarché suisse, du thon et du cabillaud qui en provenaient contenaient du césium 137 et 134, preuve de contamination par Fukushima. Les doses étaient certes en dessous des doses officielles de dangerosité mais selon la CRIIRAD, il n'y a pas de dose inoffensive, le premier rayon bêta ou gamma peut être à l'origine d'un cancer futur.

### **La terre**

La population a été évacuée très tard, d'abord dans un rayon de 20 puis de 30 km. La zone d'évacuation a ensuite été remodelée selon le parcours du nuage nucléaire. Les habitants sont donc revenus dans des zones à 20 km, soi-disant décontaminées : la terre, grattée sur 5 cm, a été mise dans des sacs noirs, empilés dans des centres de stockage, puis dans des champs le long des routes. Qu'advient-il quand les sacs se décomposeront?

Les bâtiments ont été passés au karcher mais les particules radioactives, entraînées par l'eau, ont formé des poches de pollution dans le sol. L'eau récupérable est évacuée directement dans les rivières voisines. Des appareils à mesurer la radioactivité en temps réel ont été posés devant chaque école.

Les compteurs « *affichaient une radioactivité trop élevée* » selon le gouvernement. N'ayant pas obtenu du fabricant américain qu'il modifie ses normes internationales, il a installé ses propres compteurs à côté des autres. Quand le compteur américain affiche 0,9 microsievert par heure, le compteur gouvernemental affiche 0,14 microsievert, en dessous du taux officiel de 0,23 microsievert/h.

Le taux admissible international est de 0,1 microsievert/h. Les Japonais, exaspérés par les messages continus du gouvernement et de Tepco, ont formé des dizaines d'associations indépendantes pour mesurer eux-mêmes la radioactivité. Ils découvrent des taux 10 ou jusqu'à 40 fois supérieurs aux doses admissibles.

Selon les nucléocrates français :

**Nos centrales sont les plus sûres du monde**

### **La santé**

Les cancers de la thyroïde sont quinze fois plus nombreux qu'auparavant. Le gouvernement a mis en place une étude épidémiologique sur les 360 000 enfants de la région mais, là aussi, pratique la dissimulation. Les résultats arrivent au nom de l'enfant avec la mention « privé » ! et suivant les catégories, en cas de kystes et nodules de moins de 20 mm, l'enfant doit attendre deux ans pour un nouvel examen.

Scandalisés, les parents font appel à des médecins indépendants pour le dépistage mais se sentent trahis et abandonnés dans des zones où ils ne devraient pas habiter selon les normes de Tchernobyl. « *Nous sommes assassinés à petit feu* » déclare la présidente d'une association d'Iwaki.

La campagne d'intoxication lancée par le gouvernement japonais et reprise à l'envi par les médias français tend à démontrer que les Japonais veulent à tout prix revenir dans les zones évacuées. En fait, fin 2012, la gratuité des logements publics vacants pour les réfugiés a été limitée à la préfecture de Fukushima. Des abris provisoires ont été construits mais presque tous dans les zones contaminées. Lorsque l'État décrète qu'une zone décontaminée est désormais habitable, ils n'ont plus droit à une indemnité ni au suivi sanitaire gratuit et aucun espoir d'un logement décent. Ils sont donc obligés de revenir là où ils se savent condamnés à plus ou moins longue échéance.



### **Fukushima et Tchernobyl , laboratoires du lobby nucléaire**

Fukushima a démontré qu'une catastrophe nucléaire est possible partout. La réponse des gouvernements en place est la même : impuissance, mensonge, mépris, autoritarisme. Ce qui se passe au Japon comme à Tchernobyl préfigure ce qui nous attend.

En décembre 2013, le gouvernement Abe a fait voter malgré une opposition massive de la population, une loi de Protection des Secrets d'État : il s'agit de museler la presse et les lanceurs d'alerte et surtout d'empêcher les informations sur Fukushima de gêner les futurs J.O.

Le 13 mars 2014, un séminaire international du lobby nucléaire s'est tenu à Paris. Sa teneur : améliorer les relations entre "experts" et populations ayant fait le choix de rester en zone contaminée, les gens doivent apprendre à « *vivre sous contrainte radiologique* » intégrer dans leur vie quotidienne la « *radio-activité comme composante nouvelle de l'environnement* ». Ce travail a déjà été planifié en France par le CODIRPA (Comité directeur pour la gestion de la phase post accidentelle).

Le ministère de l'agriculture français a également préparé des consignes pour la gestion du risque alimentaire en cas d'accident. Le Parlement européen a voté un texte dans ce sens en octobre 2013: pour les situations d'«*exposition existante*», c'est-à-dire la contamination persistante après un accident, nous aurons le droit de subir jusqu'à 20 milli-sieverts/an, chiffre retenu au Japon pour le retour dans les zones contaminées.

### **Si sûres centrales...**

Dès 2011, l'IRSN constate une corrosion des gaines de combustibles en Zircaloy dans 25 des 58 réacteurs. La corrosion n'a pu que s'accroître et représente un risque majeur. En septembre 2013, l'IRSN signale un défaut systémique dans les centrales de 1300 MW : le refus de fermeture des disjoncteurs, qui peut amener à la perte d'alimentation électrique, donc à l'impossibilité de refroidir les réacteurs comme à Fukushima. EDF a refusé d'en rechercher les causes. Début février 2014, le rapporteur de l'ASN devant le Parlement s'inquiète d'un problème de maintenance des réacteurs « *EDF est débordé par des travaux qu'il a lui même décidés* » : délais doublés par rapport au planning initial, matériaux de mauvaise qualité, éléments montés à l'envers, pressions sur les sous-traitants.

### **Notre kwh, le moins cher d'Europe**

Fin février 2014, Greenpeace publie le résultat d'une étude commandée à l'agence Wise-Paris sur le coût de prolongation de la durée de vie de 40 à 60 ans des 56 réacteurs (hors Fessenheim). EDF a prévu un milliard par réacteur, pour Wise-Paris, ce serait 1,35 milliards pour une sûreté au niveau actuel et 4 milliards pour une sûreté équivalente aux normes post Fukushima. Or, le nouveau projet du gouvernement, initié par la patron d'EDF «*ministre fantôme de l'énergie*», est de construire de nouveaux réacteurs EPR sur les sites des anciens.

Les grands travaux de maintenance des réacteurs, prévus à partir de 2015, coûteraient 100 milliards et il en faudrait 200 de plus pour en reconstruire autant entre 2030 et 2067. Le numéro 2 d'EDF a reconnu devant les députés que la facture pourrait atteindre 240

milliards. Le coût total de 300 milliards équivaut à celui de la sortie du nucléaire et son remplacement par des renouvelables. Et n'est pas inclus le coût exponentiel du démantèlement des réacteurs et la gestion des déchets.

### **Une mort à crédit**

EDF, comme Tepco au Japon, s'évertue à nous cacher des informations cruciales sur la sûreté des centrales, le prix exact du nucléaire et l'impact d'une catastrophe éventuelle. Les prescriptions de l'ASN et de l'IRSN sont toujours repoussées à plus tard, la loi sur la transition énergétique va devenir une « *loi sur la stratégie bas-carbone* » (avec la construction d'EPR), les crédits alloués à la sûreté nucléaire ont baissé. Un accident peut arriver d'un jour à l'autre et le gouvernement semble l'avoir accepté. « *Hollande est en train d'imposer ce que Sarkozy n'a pas pu faire, l'irréversibilité de l'option nucléaire en France* » (Médiapart).

Sommes-nous prêts à accepter qu'un accident, ici, pollue l'Hexagone et l'Europe pendant des milliers d'années, à vivre une existence amputée des plaisirs les plus simples, à être pris comme cobayes ? Nous devons protéger nos enfants. Nous pouvons diminuer notre consommation d'électricité de 30%, les Japonais l'ont fait. Assez des arguments convenus du retour à la bougie, du risque inhérent aux technologies, le risque nucléaire est sans commune mesure, une centrale suffit à polluer un continent. Ce n'est pas dans dix ans qu'il faut arrêter les centrales, c'est tout de suite et c'est la décision que nous devons exiger des politiques, maintenant.

**Danisa Urroz**

## • Istòria

**"[...] Reconeissi donc que la ciutat de Tolosa e le borg de Sant Sarnin son exempts de quista, de tòlta, de prèst e de cavalcada comuna, a part le cas de guèrra en país toltzan.[...]"**

Ramond V  
duc de Narbona, comte de  
Tolosa, marqués de Provença  
6 de genièr de 1189

**Le 6 janvier 1189, comme Gênes ou Venise, Toulouse devient une "république consulaire" qui peut être considérée comme le type le plus accompli des consulats d'Occitanie. Renouvelés chaque année, les consuls légifèrent, jugent et administrent en toute liberté. Ils promulguent des ordonnances pour organiser la police et l'entretien de la ville, pour régler le commerce et l'artisanat (poids et mesures, taxes, corporations). Ils prononcent les sentences en matière civile (prêts, ventes ...) comme en matière criminelle (meurtres, maraudes ...). Ils fixent, lèvent les impôts et gardent le trésor de la communauté.**

Cet article complète la première partie de ce sujet traitée dans le n° 191.

# Toulouse une république consulaire

## Vers une république consulaire: la révolution de 1189

À l'automne 1188, des émeutes récurrentes entretiennent un climat délétère dans les rues de Toulouse entre les partisans du Comte et ceux des consuls.

Devant la gravité de la situation, une négociation présidée par l'évêque de Toulouse a lieu dans l'église "Sant-Peire dels coquis", qui aboutit à une déclaration commune: le 6 janvier 1189, Raimond V abandonne toutes ses prérogatives au profit de la municipalité et ne conserve que le droit de frapper sa monnaie et celui de lever des troupes dans la ville à condition que les intérêts des Toulousains soient directement menacés, ce qui sera le cas plus tard avec Raimond VI lors de la croisade contre les Albigeois. Ainsi comme Gênes ou Venise, Toulouse devient une "république consulaire" qui peut être considérée comme le type le plus accompli des consulats d'Occitanie.

Les membres élus de cette municipalité sont issus en majorité de la petite noblesse et de la bourgeoisie marchande ("*mercatores*"). Ils constituent une oligarchie enrichie par le commerce régional, qui cherche depuis longtemps à s'affranchir des contraintes fiscales du comte et va arracher maintenant d'authentiques libertés politiques, comme le fera, six siècles plus tard exactement, la bourgeoisie franco-parisienne lors de la Révolution de 1789.

Renouvelés chaque année, ces consuls (tous égaux: il n'y a pas de maire !) légifèrent, jugent et administrent en toute liberté. Ils promulguent des ordonnances — ou "établissements" — pour organiser la police et l'entretien de la ville, pour régler le commerce et l'artisanat (poids et mesures, taxes, corporations). Ils prononcent les

sentences en matière civile (prêts, ventes...) comme en matière criminelle (meurtres, maraudes...). Ils fixent, lèvent les impôts et gardent le trésor de la communauté. Leurs pouvoirs ne sont limités que par des prud'hommes, qui contrôlent les finances de la ville.

Les consuls exercent aussi un pouvoir militaire important. Quand les biens et les intérêts de la bourgeoisie toulousaine sont en jeu, ils n'hésitent pas à lever une milice armée et à faire la guerre contre des seigneurs locaux. Ainsi contre Villemur-sur-Tarn, cité fortifiée à trente kilomètres au nord de Toulouse, à qui un traité de paix du 5 août 1202 impose le paiement d'une indemnité de 4000 sols toulousains après une prise d'otages et la soumission au juge consulaire. Cette année-là en effet, les consuls décrètent, avec la suppression des péages et des droits sur les marchandises, la liberté totale du transport des céréales et du vin provenant de leurs terres... ce qui ne plaît guère aux autres communautés de la région, qui en tirent de substantiels profits. D'où les nombreux conflits locaux qui se concluent par une vingtaine de traités favorables aux Toulousains entre 1202 et 1204.

On peut dire que la "république" de Toulouse élargit sa souveraineté sur un rayon de 50 km autour de son territoire déjà vaste. Les textes parlent de la "*patria tolosana*", un véritable "*contado*" comparable aux "*contadi*" des grandes villes italiennes comme Florence, Pise, Gênes et Venise.

Ainsi, comme le souligne Limouzin-Lamothe dans son étude historique sur "*La commune de Toulouse et les sources de son histoire (1120-1249)*", "*La Commune est définitivement constituée, avec tous ses droits, et le Comte, officiel-*



"La tour Maurand" à l'angle de la rue du Taur et de la rue du Périgord, édifice roman du 12<sup>ème</sup> siècle : vestige de la maison du capitoul Maurand qui fut poursuivi par l'Inquisition. Cette famille a donné de nombreux consuls à la municipalité de Toulouse

lement la reconnaît". Et il poursuit : les citoyens "assistent aux Assemblées plénières de la Commune" [...]. "Les étrangers devenaient habitants et citoyens de Toulouse et étaient soumis à la juridiction consulaire par le seul fait qu'ils entraient dans la ville". D'autre part, les Juifs "jouissaient de libertés assez grandes, contrairement aux coutumes du temps. [...] L'un d'eux devint même consul".

Pour se réunir en toute quiétude, les consuls achètent en 1190 un terrain et une maison près d'une tour romaine, juste à la jonction des deux remparts qui limitaient d'une part l'ancienne Cité romaine et le nouveau Bourg Saint-Sernin... un emplacement assez éloigné du Château Narbonnais résidence du Comte! Ils fondent là une "Maison commune", qui deviendra le "Capitole" au XVI<sup>e</sup> siècle. L'Hôtel de ville de Toulouse — fait remarquable — n'a donc pas changé de place depuis plus de huit siècles.

### **La commune, base de la démocratie**

La période la plus brillante de la Comuna de Tolosa s'étendra de 1120 à 1249. Après cette dernière date, son pouvoir et son indépendance seront mis à mal par le nouveau comte de Toulouse imposé par Paris, Alphonse de Poitiers frère de Louis IX, dit "Saint-Louis": dès lors, commence pour Toulouse et le futur Languedoc comme pour l'ensemble de l'Occitanie, un processus de centralisation par la mo-

narchie capétienne, qui ne s'arrêtera plus et qui s'amplifiera avec la Révolution française, l'Empire et la République "une et indivisible".

Aujourd'hui, la commune reste le lieu de base où s'exerce la démocratie. C'est un territoire qui a son histoire à mettre en relation avec celle du pays, autrement que par les images d'Épinal des manuels scolaires, qui nous montrent une France messianique des prétendus Gaulois aux Francs de Clovis à Jules Ferry... La commune doit développer le sentiment d'appartenance à une même communauté pour les "originaires" comme pour les "étrangers" en montrant la continuité de notre histoire vers la démocratie, depuis l'émancipation communale de nos ancêtres occitans du XII<sup>e</sup> siècle jusqu'aux libertés démocratiques actuelles, concrétisées par le suffrage universel direct pour les hommes et non sans mal pour les femmes.

Le moment est venu enfin d'un acte fort d'une décentralisation véritable, qui ne se contente pas de déconcentrer quelques compétences depuis Paris, mais qui s'appuie sur la démocratie communale pour établir des "contrepoids" au pouvoir central, en même temps que devra s'affermir un pouvoir régional réel.

**Georges Labouysse**

## **LA FAUTE DU MIDI**



En benda dessenhada, vaquí l'istòria vertadièra de dos innocents sacrificats per la Nacion, sus una istòria de Joan-Ives Le Naour, mesa en imatge per A. Dan.

Lo 21 d'agost de 1914, los soldats provençals del XV<sup>en</sup> còs son mandats dins la batèsta de Lorrèna, sens sosten d'artilhariá. Es un grand chaple : 10 000 soldats tomban jols obuses e la mitralha sens aver vist un sol casco de punta. Per Joffre, lo generalissime de las armadas francesas, la desfaita es una catastròfa : son bèl plan ven de faire quincanèla. Mas coma pòt pas èsser el lo responsabla de la malparada, designa sul pic los copables de la recuolada : los soldats del Miègjorn, de marrida reputacion. Auguste Odde, simple combatent provençal, a pres part a la batèsta amb sos companhs. Nafrat al braç, es acusat de coardisa e menaçat d'execucion.... L'albom conten un quasèrn de 8 paginas suls soldats occitans mòrts per l'exemple.

**Alan Roch**

**L'UNIVERSITAT OCCITANA D'ESTIU de 2014**

se tindrà a Nimes del 5 al 9 de julh sul tèma

**1914-2014,**

**Occitania totjorn en camin**

Programa sus : [www.ieo30.org](http://www.ieo30.org)



## • *Vinhas e vins*

# Visite au Mas Amiel, à Maury

**Qui a un jour trempé ses lèvres dans un verre de vin du Mas Amiel, dans ce Maury « vintage » emblématique, a forcément connu le plaisir de ce grenache exacerbé, aux délicieuses notes de framboise, de mûre, qui se marie si bien avec le chocolat.**

Le Mas Amiel est un vaste domaine de 170 hectares niché au pied du Château de Quéribus, au cœur de la vallée de l'Agly. Il a été racheté par l'ancien PDG du groupe Picard, Olivier Decelle.

Pour tout amateur de vin, visiter ce domaine est une opportunité qui ne se refuse pas : alors cap au Sud !

L'ennui s'invite presque en terre trop connue le long de cette route même si l'impatience est bien là, comme une excitation de gamin qui sait qu'il va découvrir une surprise. Mais finalement en regardant par la fenêtre, on trouve de quoi s'occuper l'esprit, en s'imaginant Don Quichotte des temps modernes partant à l'assaut des géants blancs, nombreux sur cette trajectoire cervantesque.

Au seuil de Naurouze, on bascule dans le domaine méditerranéen et du ciel plus bleu, du sol plus sec. Au passage, on observe cette grande dame Carcassonne, sorte de vaisseau posé là depuis des siècles, intemporel et fascinant et on peste de ne pouvoir s'arrêter pour observer, admirer, sur cette fichue autoroute où tout va si vite quand le temps, à côté, semble figé.

La sauvagerie de la montagne d'Alaric est un formidable passage vers ce monde aride pour d'un coup basculer vers la mer au pied de ces ridicules chevaliers cathares qui pleurent lentement... ils le peuvent, en effet.

Il suffit alors de longer la mer et de se laisser glisser vers l'Espagne. Mais la frontière est d'abord régionale après ce château de Salses qui semble posé là par quelques géants qui voulaient faire des pâtés de sable. Les Corbières arides à droite, les étangs salés à gauche et les neiges du Canigou en droite ligne devant, comme un objectif, l'œil est finalement attiré par ce reste Cathare tout en haut des rochers : c'est là qu'il faut aller.

Et comme une revanche sur l'histoire, encore un bout de Lan-

guedoc, sans doute pour honorer les Parfaits qui ont été pourchassés jusqu'ici il y a plus de 700 ans — enclave occitane en terre et en culture catalanes.

### **Respect du lieu et de la tradition**

Olivier Decelle a énormément investi dans ce domaine qu'il a acquis en 1999 mais il a tenu avant tout à respecter le lieu et sa tradition. Mais c'est bien de renouveau dont il faut parler, puisque des nouveaux bâtiments ont vu le jour, à



### ***Les vins du Mas Amiel, aujourd'hui***

*Côté vins, aujourd'hui, la Mas Amiel offre une large palette : des vins secs, blancs et rouges, et bien sûr les emblématiques vins mutés qui se divisent en deux catégories :*

*- les vins mis en bouteilles précocement pour préserver le fruité : il s'agit des « Vintages » dont la gamme culmine avec le très belle cuvée Charles Dupuy, un très grand vin du Roussillon, d'une complexité sans pareille.*

*- Les vins d'élevage oxydatif qui vieillissent d'abord un an en touries (bonbonnes de verre laissées aux intempéries) puis vieillissent en foudres durant de nombreuses années, sans refaire le niveau et qui donc ne sont pas protégés de l'oxydation et qui développe ce fameux goût « rancio ». Ces vins trouvent aujourd'hui leur summum dans le 30 ans d'âge, très puissant et viril ou le délicat et très raffiné millésime 1969.*



côté de ceux, historiques et vénérables, conservés ; un outil de travail de très grande qualité pour Nicolas Raffy, le responsable des lieux, qui peut composer ainsi les vins du Mas Amiel dans une gamme très élargie et qui fait large part aux vins secs qui représentent aujourd'hui la moitié de la production.

On ne peut en effet ne pas évoquer cet homme qui signe les vins du Mas Amiel d'aujourd'hui ; Nicolas Raffy a la confiance d'Olivier Decelle qui lui donne les moyens de faire des vins de terroir ; c'est sa volonté, dans un usage modéré du bois neuf qu'il n'aime guère.

### Une formidable mosaïque de terroirs

Le Mas Amiel est une formidable mosaïque de terroirs, plus de 120 parcelles le composent et toutes sont vinifiées séparément : l'arsenal de cuves d'inoc et de béton permet cette individualisation extrême.

Nous sommes bien loin de l'ostentation des chais bordelais : la cave est conçue de façon à faire les

meilleurs vins possibles dans les meilleures conditions et cela passe avant tout par le contrôle des températures sous ces latitudes méridionales, ce que ces chais permettent. Bien entendu, sans beaux raisins point de beaux vins : ici on pratique une agriculture responsable, soucieuse de l'environnement, sans utilisation de produits de synthèse.

La biodynamie pure a été abandonnée mais si le label « agriculture biologique » n'est pas revendiqué, c'est bien cette pratique qui est utilisée.

### Perpétuer et développer

On aurait tort de croire que la Mas Amiel hésite entre tradition et modernité : les nouveaux hommes du Mas perpétuent et développent. Ils ont reçu un héritage qui n'est pas seulement celui du sol. Des foudres contiennent des vins encore qui, s'ils ont été élaborés il y a très longtemps, pour certains, depuis plus de 50 ans, sont embouteillés aujourd'hui sous les nouveaux labels : quelle plus juste illustration

de ce qu'est le Mas Amiel de nos jours ?

Sans doute les nostalgiques du Vintage classique regrettent-ils le niveau de la cuvée d'antan. Mais pour autant, la qualité du Vintage Réserve et de la cuvée Charles Dupuy la surpasse de beaucoup. Nous sommes là, face à de très beaux vins, voire grands pour la dernière.

Pour ce qui est des vins oxydatifs, au rancio noble, la liaison se fait plus en douceur et dans cette région où la solera n'est pas coutumière, on peut quand même imaginer que les vieux vins encore en foudre font l'éducation des vins à venir, sinon par mélange, au moins dans le style et par imprégnation de ceux qui ont à les faire.

Les touries (les bonbonnes de verre entourées d'osier) veillent devant les chais, elles sont un peu les gardiens du temple.

**Jérôme Pérez**

## • L'articlòt

# Virar

**Aviam parlat de "tornar"**  
 — **"tornar far quicòm"**  
 o **"tornar a l'ostal"** —  
**que cal pas confondre ambe**  
**"virar": prene un contorn,**  
**a man dreita**  
**o a man esquèrra.**

Sicut complidament d'actualitat : quand virar rima ambe votar, i a de qué dire : *quand ne virava, quin revirement !* Quantas de comunas, virant de caire, an virat lo conse sortissent d'un brave revira-vai-te'n, d'un vira-t'enlai,

d'un polit viramarion, per dire de virar la pagina ! E òc, virats del semenat, escampats, pregats d'anar véser endacòm mai de qué vira. E los que se son abstenguts d'anar votar, virant de caire, tanplan auràn dit : *"Ieu, me'n viri."*

Qué volètz, l'electorat es viradís, coma la viradoira sus la chimenèia.

Per contra, d'autres, caravirats davant aquelas viradas, virant la gaunha (monant), risquèron la virason (lo còp de sang). Quala que siá la resulta, n'i a pas per virar l'uèlh, o virar las batas, o cambavirar (morir) que confondretz pas

ambe patavirar... coma confondretz pas, se vos plai, la (maison) comuna ont la novèla còla municipala se va installar, e sèire pendent sièis ans, e lo (canton) comun ont cadun passa a torn, d'un biais totalament comun e democratic, se vesètz çò que vòli dire... sens vos voler còr-virar !


Arrèsti de virar e revirar lo sicut, que m'anatz autrament revirar los clavèls

A prepaus, se nos trapam per beure un còp, pagaretz la virada ?

**Lo Bernat**



## • De legir



• **Notre-Dame-des-Landes**, Hervé Kempf, ed. *Le Seuil*, 2014, 160 p, 10 €

L'autor, qu'a seguit l'afar quand s'ocupava de la cronica ecologica de *Le Monde*, fa lo raconte de la granda batèsta a l'entorn del projècte d'aeropòrt del costat de Naoned.

Lo libre met en abans la contestacion d'un modèl de conception dels transpòrts que correspond pas mai a las necessitats economicas e encara mens ecologicas, mas als besonhs de moneda de Vinci e de poder d'un es elegits de las pensadas vielhanchonas, amb coma cap de fila l'ex-consol de Naoned e ex-primièr ministre, l'Ayrault (*Non a l'Ayraultport !*).

Hervé Kempf espepissa pel menut aqueles rapòrts d'expèrts que sabon ja la responsa abans de començar, que trafegan las chifras, farlabican los arguments e doblidan los tèxtes europèus e la vida del monde de l'endreit (an pas agut lo temps d'estudiar la capacitat de resisténcia que manifestèron los païsans de Larzac ?). Sens parlar del prefècte que ven consultant per Vinci...

Lo jornalista mòstra tanben la convergècia qu'acaba de se complir entre los opausants locals dels primièrs temps e los ocupants de la ZAD que s'apièjan sus un biais de foncionament diferent e una volontat fòrta de devolopament alternatiu : « *Un aéroport, c'est toujours plus de mondialisation, des pro-*

# De Bretanha en Lengadòc

*duits qui viennent de loin, des possibilités pour les patrons d'aller voir des usines qu'ils ont délocalisées à l'étranger. Il ne symbolise pas quelque chose d'équitable »* sotalinha l'un dels entrevistats. Mas, per l'ora, « *nul ne peut dire encore si le bocage restera le terrain d'une floraison d'idées ou se transformera en pistes de béton aménagées en bordure de parkings végétalisés.* »

• **Emmanuel, une terre qui s'écrit**, Anne Maffre-Baugé, ed. *Les presses littéraires*, 2014, 420 p, 20 €

L'editor a rajustat una banda « *Emmanuel Maffre-Baugé, une vie pour l'Occitanie* » a l'obratge escrit per la filha del cap de fila dels vinhairons, que venguèt deputat europèu, tot en faguent òbra d'escrivan en sortiguent d'una familha monarquista !

Es pas un libre d'istòria e d'anàlisi qu'auretètz entre las mans, mas

EMMANUEL MAFFRE-BAUGÉ  
UNE VIE POUR L'OCCITANIE

un testimoniatge sus la vida e lo caminament d'un òme e d'un paire vists a través la familha e lo cada-jorn per presentar e contar aqueste personatge que « *plane dans les rues et les vignes, ou bien traîne sous forme de livres écrits par lui dans les étagères ou buffets des maisons amies..* » e per pintrar « *les traits de son visage afin de rendre hommage à sa figure d'homme engagé. Enfant terrible de Bélarga, homme responsable syndical, puis politique.* »

Mas, levat unas frasòtas (genre : — *Saurez-vous apaiser notre peuple d'Òc? ; p 340*), las referéncias a Occitania demòran per lo mens plan subliminalas !

• **Clovis Hugues**, de Tricio Dupuy, ed. *Prouvènço d'Aro*, 2013, 272 p

Per vòstra formacion de militant occitanista, la biografia d'un òme de tria de la fin del sègle 19 : republican, socialista, deputat, jornalista, poèta, felibre,... qu'arrestava aps de faire còrrer la pluma : « *Lèu-lèu, s'auboraràn, ferotges, los Provençaus !* »

L. Albigés

## • Al corrièr

Adieu,

*Legissi totjorn ambe plaser Occitania, quitament se vèni pus gaire aus acamps. Tres causas :*

- *Mandela : ai legit l'article, cal tanben notar que èra sortit de l'elita tribala, lo Cofi Yamgane (ortografia aproximativa) secretari d'estat de Jospin el tanben.*

*Se caldriá demandar perquè nòstre sistèma democratic es pas capable de sortir del monde coma Mandela.*

- *La guèrra de 14 : anèm en parlar, ieu ai notat doas causas. Es la primièra que i aguèt pas d'oficièrs generals de tuats lèu se tuarà pas que de civils !*

*Es la darnièra guèrra que la tropa èra encara regionala. En 40 : mon paire, incorporat a Versailles, se trobèt a Plasença del Gers, los oficièrs escampilhats d'en pertot, una vergonha.*

- *Per l'Alan Roch: dins Cantinas e Botelhas a pas notat: "la pauca", 1/2 litre sovent 3/4 que se troba gaire de botelhas de 1/2l, es dins lo Tresaur e tanben dins mon Lexic tecnic de 1988.*

Amistats occitanas e bon coratge.

Jan-Claudi Alvy



## Europèas - Circonscripcion Sud-Oèst

### **Votatz Lista Bové !**

**Régine  
Barthélémy,  
que representa  
lo Partit**

**Occitan sus la lista de Josepon  
Bové, nos ditz las rasons de sa  
candidatura :**

*« Venim del Nord  
Venim del Sud,  
De terra endins  
De mar enlà  
I no creiem en las frontieres »*

Ces vers de Lluís Llach, gravés en haut du Canigou, montagne catalane mythique, disent notre histoire et notre engagement européen.

Avocate à Montpellier depuis 34 ans, j'ai la chance d'exercer une profession à la croisée des faits et du droit qui nous permet, chaque fois que l'occasion s'en présente, d'intervenir par notre travail sur l'évolution de la société.

Dans ma profession, je me suis engagée pour l'exercice d'une défense au quotidien, auprès de tous, en militant au sein du Syndicat des Avocats de France (que j'ai présidé en 2007/2008).

La langue et la culture occitane font partie de ma vie : j'ai choisi de les assumer et de les transmettre en militant au sein du mouvement d'enseignement Calandreta auquel j'ai confié la scolarisation de mes quatre enfants pour leur plus grand bonheur !

*« Chaque langue, y compris celles menacées de disparition, reflète un savoir faire historique, social et culturel, une manière de penser et de créer qui participent de la richesse et de la diversité de l'Union Européenne et qui sont la base de son identité »* a écrit François Alfoni, député européen EELV sortant, dans un rapport présenté au Parlement Européen qui a abouti au vote d'une résolution sur les langues européennes menacées de disparition et la diversité linguistique au sein de l'Union Européenne.

C'est cet engagement que je porte pour le Parti Occitan sur notre liste. L'écologie linguistique existe qui nécessite que nous nous mobilisions pour que demain nous continuions à nourrir le monde de nos différences !

### **La premsa occitana sus Internet**

Per èsser al fial de l'actualitat occitana e de l'actualitat en occitan :

**www.jornalet.com**  
**www.lasetmana.fr**  
**www.octele.com**

### **ADHÉREZ ET FAITES ADHÉRER AU PARTI OCCITAN**

À retourner à : Partit Occitan BP 31 16270-Romasièras Cedex

(Revenus inférieurs au SMIC : 15 €; Inférieurs à 1500 €: 30 €;

Supérieurs à 1500 €: 50 €)

Nom, Prénom.....

Adresse.....

e-mail : .....

Je désire adhérer au **Partit Occitan** et je règle ma cotisation 2014 : .....€

*Date et Signature*

### **Ensenhador Occitania - n° 192**

- **p. 2** : Joan de la Luna  
Los averans de l'esquiròu
- **p. 3** : An comprés quauquarren ?
- **p. 4** : Bastir !  
Les élus occitanistes

- **p. 5** : Après les municipales
- **p. 6** : Rencontre avec F. Alfonsi
- **p. 8** : Lo gas de Lac qu'ei acabat
- **p. 10** : Affaires oligarchiques

#### **\*\* p. 11-18 : Lo Cebier \*\***

- 11 : Una desesperança del belas ; En-sucats mai drechs ; 12 : A braçadas ; 13 : Energia, panèus de comuna ; 14 : Orange ; 15 : Eleccions municipalas ; 17 : Élections européennes ; Avèm legit ; 18 : Amiras

\*\*\*\*\*

- **p. 19** : 2 mars, 3 montanhas
- **p. 20** : Sortir du nucléaire
- **p. 22** : République consulaire
- **p. 24** : Le Mas Amiel
- **p. 25** : Virar
- **p. 26** : De legir ; Al corrièr
- **p. 27** : Votatz lista Bové !

#### *OCCITANIA-Volèm Viure Al País*

#### **An participat a aqueste n° 192 :**

L. Albigès, R. Barthélémy, Bastir !, M. Boudet, D. Grosclaude, U. Jourde, J. Labouysse, J. Pérez, J.-L. Racochòt, A. Roch, , Sintagnon, D. Urroz, J. Urroz, B. Vernhièras, E. Berrus, G. Brawanski, P. Costa, S. Franzetti, H. Guerrera, A-M Hautant, P. Recotillet, F. Salice-Schmitt, G. Tautil.

#### *OCCITANIA-Volèm Viure Al País*

Directeur de publication :

**Hugues Jourde**

Responsable de la rédaction :

**David. Grosclaude**

Administration-Rédaction :

**Occitania H. Jourde**

**15, rue du Gamay 81600-Gaillac**

Imprimerie : **Tinena 11500 Quillan**

Commission paritaire : **0215 G 82148**

Dépôt légal : **avril 2014**